



Podnosilac zahtjeva

Obrazac: 13-08.10

Služba za boračko-
invalidsku, socijalnu
zaštitu i društvene
djelatnosti

Odsjek za društvene
djelatnosti

Prezime (ime roditelja) i ime
lica koje učestvuje na internacionalnom takmičenju

Prezime i ime jednog roditelja / staratelja [za maloljetnu djecu]

Adresa

Kontakt telefon

e-mail

Prijemni pečat

**PREDMET: ZAHTJEV ZA SUFINANSIRANJE ODLASKA NA
INTERNACIONALNO SPORTSKO TAKMIČENJE**

POTREBNA DOKUMENTACIJA

| Dokumenti | Mjesto izdavanja | Forma | Komentar |
|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Potvrda o evidenciji prebivališta / boravišta za lice koje učestvuje na internacionalnom takmičenju | CIPS / MUP KS | Original ili ovjerena kopija | Ne starija od 6 mjeseci |
| 2. Potvrda kluba da je takmičar aktivan član kluba | Klub | Original ili ovjerena kopija | - |
| 3. Dokaz o učešću na internacionalnom takmičenju u tekućoj kalendarskoj godini | Organizator takmičenja / klub | Original ili ovjerena kopija | - |
| 4. Dokaz da troškove odlaska na sportsko takmičenje ne snosi organizator istog | Organizator takmičenja/ klub | Original ili ovjerena kopija | - |
| 5. Pregled troškova odlaska na internacionalno takmičenje potpisan od strane lica koje učestvuje na takmičenju ili staratelja | - | Original | - |
| 6. Motivaciono pismo lica koje učestvuje na takmičenju | - | Original | - |
| 7. Potvrda od banke o otvorenom računu lica koje odlazi na internacionalno takmičenje | Banka | Kopija | - |

TAKSE I NAKNADE

| Naziv takse / naknade | Iznos | Broj računa | Poziv na broj / Komentar |
|-----------------------|-------|-------------|--------------------------|
| - | - | - | - |

Napomena: ukoliko roditelj / staratelj dostavlja svoj transakcijski račun (Potvrdu od banke), potrebno je da dostavi i svoju CIPS potvrdu o evidenciji prebivališta.

Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije: **3 dana**
Rok za rješavanje urednog predmeta (sa potpunom dokumentacijom): **10 dana**

Izjavljujem da sam kao nosilac ličnih podataka saglasan/saglasna da se moji podaci koje Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl.novine BiH" broj 49/2006, 76/2011 i 89/2011) definiše kao posebnu kategoriju podataka ukoliko to postupak zahtjeva obrađuju od strane Službe, u svrhu provođenja i okončanja postupka za ostvarivanje prava za čije je rješavanje nadležna naprijed navedena Služba, i ova saglasnost traje do okončanja postupka i dalje sve dok ostvarujem traženo pravo.

Napomena: Potpisom na obrascu, podnosilac zahtjeva potvrđuje saglasnost da se dokumentacija pribavlja po službenoj dužnosti ukoliko s njom raspolaže općinski organ.

Datum: ____ . ____ . 20 ____.

Obrazac čitko popuniti !

(Potpis podnosioca zahtjeva)